

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM  
EVROPSKE UNIJE**

	Identifikacioni broj Izjave	MORT/IU/PZ/12/16
<b>1. Naziv nacrta/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Environmental Impact Assessment	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	
- Sektor/odsjek	Sektor za životnu sredinu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ivana Vojinović, pomoćnik ministra 446 232; e-mail: <a href="mailto:ivana.vojinovic@mrt.gov.me">ivana.vojinovic@mrt.gov.me</a>	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Brankica Cmiljanović, 446283; 067 500 228, e-mail: <a href="mailto:brankica.cmiljanovic@mrt.gov.me">brankica.cmiljanovic@mrt.gov.me</a>	
b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Ministarstvo održivog razvoja, Agencija za zaštitu životne sredine	
<b>4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 111, Zaštita životne sredine		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjene obaveze koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrta/predloga propisa s Nacionalnim programom za integraciju (NPI) odnosno Nacionalnim programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (NPA)</b>		
- NPI/NPA za period	2008-2012	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu nije predviđeno Nacionalnim programom za integraciju CG u EU.	
<b>6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava XX , Zaštita životne sredine, član 191 / TFEU, Part Three, Union Policy and Internal Actions, Title XX, Environment, Article 191		
<b>Potpuno usklađeno / fully harmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		

**31985L0337**

Direktiva Savjeta 85/337/EEZ od 27. juna 1985. o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu / Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, OJ L 175, 5.7.1985

**Potpuno usklađeno / fully harmonized**

**31997L0011**

Direktiva Savjeta 97/11/EZ od 3. marta 1997. o izmjenama i dopunama Direktive 85/337/EEZ o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu / Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, OJ L 73, 14.3.1997,

**Potpuno usklađeno / fully harmonized**

**32003L0035**

Direktiva 2003/35/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. maja 2003. koja predviđa sudjelovanje javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na životnu sredinu i o izmjenama i dopunama s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu Direktive Savjeta 85/337/EEZ i 96/61/EZ / Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC, OJ L 156, 25.6.2003

**Potpuno usklađeno / fully harmonized**

**32009L0031**

Direktiva 2009/31/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23 aprila 2009. o geološkom skladištenju ugljen dioksida i o izmjenama i dopunama direktive Savjeta 85/337/EEZ, direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2008/1/EZ i Regulative (EZ) br. 1013/2006 / Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006 , OJ L 140, 5.6.2009

**Neusklađeno / Not harmonized**

c) Usklađenosć s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti**

Predlog zakona je neusklađen s direktivom 32009L0031 u dijelu koji se odnosi na izmjene i dopune Priloga I i II ( klase projekata). Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, čije se usvajanje očekuje do kraja 2012. godine.

**7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu**

/

**8. Navesti pravne akte Savjeta Europe i ostale izvore međunarodnog prava korištene pri izradi nacrta/predloga propisa**

Konvencija o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Espoo 1991.	Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary context
--	--

**9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Europe i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)**

Navedeni izvori prava EU su prevedeni na hrvatski jezik, dok je izvor međunarodnog prava preveden na

crnogoski jezik.

**10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik  
(prevod dostaviti u prilogu)**

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu nije preveden na engleski jezik.

**11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti**


U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašćeno lice obradivača propisa



Datum: 18.06.2012.

Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija



Datum:

**Prilog obrasca:**

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)